



**CRNA GORA
OPŠTINA BERANE**

Broj: 01-031-273/1

Berane, 07. 02. 2019. godine

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01/19 C

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Opštine Berane prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti, br. 01-031-2863 od 13. 09. 2017. godine, Opština Berane, dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: OPŠTINA BERANE	Lice/a za davanje informacija: Dragana Vojinović
Adresa: IV Crnogorske br. 1	Poštanski broj: 84300
Sjedište: Berane	PIB: 02023997
Telefon: 051/231-973 068/894-110	Faks: 051/233-357
E-mail adresa: javne.nabavke@berane.co.me	Internet stranica: www.berane.me

II Predmet nabavke:

✓ usluge

III Opis predmeta nabavke:

Pružanje usluge tehničkih pregleda hlorinatorskih i i pumpnih stanica kao i rezervoara u okviru projekta PPOV, u svemu prema Projektnom zadatku koji je sastavni dio zahtjeva za pokretanje postupka.

CPV – 71356000-8 Tehnicke usluge

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 12 100,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

